



Crna Gora UPRAVA PRIHODA I CARINA PODGORICA			
29. 12. 2023			
Broj	Prilog	Vrijednost	
05-UP-2014/1-23	48/3		

Investiciono-razvojni fond
Crne Gore A.D.

Broj: 0503-19004-11092-23/
Podgorica, 28. 12. 2023. godine

UPRAVA PRIHODA I CARINA CRNE GORE

Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/12; USO/17) dostavite kopiju:

- Kompletne dokumentacije (Statut društva sa podacima novog izvršnog direktora, Odluku osnivača društva o promjeni izvršnog direktora, Saglasnost novog izvršnog direktora sa postavljanjem na mjesto izvršnog direktora, obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP), kopiju lične karte novog izvršnog direktora...) na osnovu koje je u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore dana 10.07.2020. godine izvršena promjena kojom je za izvršnog direktora društva "Fab Petrol" DOO Podgorica PIB: 03098028 umjesto Suzane Krstović postavljen Marka Popovića.

Molimo da rješenje donijeto po ovom zahtjevu i traženu dokumentaciju dostavite u zakonskom roku na adresu Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D., Bul. Svetog Petra Cetinjskog 126/I, Podgorica.

S, poštovanjem

Podnosilac zahtjeva,
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE A.D.
Rukovodilac Službe za naplatu potraživanja i
restrukturiranje obaveza



Odradila:
Stručna saradnica na pravnim poslovima
u postupku naplate potraživanja

Vanja Zindović
Vanja Zindović



Crna Gora
Poreska uprava
Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora
Odsjek za praćenje sprovođenja upravnog i prekršajnog postupka

Adresa: Bulevar Šarla de Gola broj 2
81000 Podgorica, Crna Gora
tel. +382 20 448 114
fax: +382 20 448 284
www.upravaprihoda.gov.me

Broj: 05/02-UP-2017/3-24

Podgorica, 21. februar 2024. godine

Poreska uprava Crne Gore na osnovu člana 29 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama AD „Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore“, Podgorica, d o n o s i

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev AD „Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore“, br. 05-UP-2017/1-23 od 29.12.2023. godine, pa se dozvoljava pristup informaciji - kopiji osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom na osnovu koje je u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore dana 10.07.2020. godine izvršena promjena, kojom je za izvršnog direktora društva DOO „Fab Petrol“ Podgorica PIB 03098028 umjesto Suzane Krstović postavljen Marko Popović.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 1,20 € koje je AD „Investiciono-razvojni fond Crne Gore“, dužno uplatiti u korist organa - Poreske uprave Crne Gore na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Ograničava se AD „Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore“ pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva rješenja koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na jedinstveni matični broj, broj telefona i adresu fizičkih lica (direktora, osnivača, vlasnika...), na način što će se ovaj dio informacije brisati prije kopiranja.

O b r a z l o ž e n j e

AD „Investiciono-razvojni fond Crne Gore“ sa sjedištem u Podgorici, podnijelo je Poreskoj upravi Crne Gore zahtjev br. 05-UP-2017/1-23 od 29.12.2023. godine, kojim je tražen pristup kompletne dokumentacije na osnovu koje je u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore dana 10.07.2020. godine izvršena promjena, kojom je za izvršnog direktora društva DOO „Fab Petrol“ Podgorica PIB 03098028 umjesto Suzane Krstović postavljen Marko Popović.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu informaciju, pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na način što će se kopija akata dostaviti na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog 126/I, Podgorica, uz ograničenje iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koja se odnose na brisanje ličnih podataka propisanih članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 26 stranica, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom

pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br. 66/16 i 121/21) kojom je propisano da trošak fotokopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,03 €, kao i da se fotokopiranje prvih 20 stranica informacije ne naplaćuje, određuje naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 1,20 €.

Uvidom u sadržaj tražene informacije Poreska uprava Crne Gore je utvrdila da dio iste opisan stavom 4 dispozitiva ovog rješenja sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG (osnivača, vlasnika, direktora,...), adresu, broj telefona..., radi čije je zaštite članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Članom 2 stav 1 navedenog Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obrađivati za namjenu koja je određena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju. Lični podaci se, u skladu sa stavom 2 ovog člana, ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade, niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

S obzirom na prirodu tražene informacije, organ nalazi da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Poreskoj upravi Crne Gore, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja Poreske uprave Crne Gore. Žalba se podnosi u dva primjerka.



Samostalna savjetnica I

Tinka Kantić